

«Кунчээн» иккис кыра белеххе тумуктуур дьарык технологическай картата

«Саас »

Иитээчи: ИвановаА.П

Обо сааба: иккис кыра белех

Темата: «Саас»

Сыала : обо билэр-керер эйгэтин кэнэтии

Соруктара:

1. 1-4 дылы чыыбылалары , геометрической фигуралары, кэриннэри чинэтии
2. Ситимнээх сананы, кэпсиир дьобурдарын сайыннарыы
3. дорбооннору чуолкайдык санаран тыллар бастакы дорбооннорун быбааралларын ситиьи
4. утуе сыбыанна, бииргэ сатаан улэлииргэ иитии
5. Остуоруйаны оруолларыгар киирэн оонньоон кердереллерун ситиьи

Дьарык формата: оонньоуу

убаластар: коммуникация, познание,художественна-эстетической, оздоровительнай

Туттуллар тэриллэр: дьыл кэмин танаба, карточкалар, геометрической фигуралар, сибэккиилэр, былыт , сыыппаралар , ватмантан хатын мас

туьумэх	соруктар	Иитээччи улэтэ	Иитиллээччи улэтэ	Тутгуллар тэриллэр	бириэмэтэ
Оболору дьарыктаныыга кебутуу	Оболор болбoмтолорун тардыы	Утуе кунунэн оболор, бугун биьиэхэ ыалдыттар кэллилэр. Кинилэр эьигини теье улааппыккытын, теье билиилээххитин керееру кэлэн олололор.	Оболор дьиз иьигэр олололор		1 мун
Тэрээьин	хатылааьын	Саас кэлэр «Саас» хобоон аахтарар	Хобоон аабаллар, Ыйытыыга эппиэттииллэр, сэнээрэллэр	Дьыл кэмнэринэн бэлиэлээх дьууппа, саас музыката	1 мун
Сурун чаас	1) Тыыны гимнастиката 2) 1-4 дылы ахсааны хатылатыы 3) еннеру хатылатыы, элбэх, аьыйах тэннээьин	Былыттарынан тыыны гимнастикатын онотторор Ньургуьун сибэккии сэбирдэьин ахсаанынан чыыьыланы уурдарыы Уеннэри кейуурдэри еннерунэн наардатар, ханнык уен элбэьин быыьаартарар	Бары былыт таммахтарын урэллэр Сэбирдэх ахсаанын аабаллар чыыьыланы булан уураллар Еннеру наардыыр, тэннээн керер	Тыал, ардах тыаба Ньургуьун сибэккии туьунан ырыа сыыппаралар Уен кейуур саната, оонньуура, иьиттэр	30сек 1 мун 2мун
	4) кэриннэри	Урэьи туоруур муоста	Белеьунэн	Уу тыаба, мас	3 мун

	чинэтии 5)сэрэхтээх буолуу кэпсэтии	тутгалларыгар ке5уйэр Геометрической быыылаах муустар	улэлииллэр	тутуу материала,	
Сынньалан	Ырыаларын хатылатыы	«Цыплята»,муз и слова Филиппенка «Зима прошла»муз и слова Метлова	Беле5унэн ырыа ыллыыллар	Чыычаах ырыата Магнитофон,	5мун
Сурун чаас	Аба5ас дор5ооннору хатылатыы	тыллар бастакы дор5ооннорун быаартарар	Биирдиилээн улэ	Ойуулар , хатын мас,буквалар, конверт	2 мун
	Хартыынан улэ	«Эриэппэ»	остуоруйа кэпсииллэр, Оонньоон кердереллер	остуоруйа музыката, остуоруйа геройдарынан ободок	5мун
	чинчийи	Собуччу тугэни тэрийэр Сайын киирэр	Беле5унэн улэлииллэр, толкуйдуулар	Кумаа5ы сибэккиилэр, уу,	2 мун
тумук	Тугу себулээбиттэрин ыйытыы	Бэлэх туттарар	Дьайымалтан дуобуйууну ылыы	Хампыат	1 мун